


IGRE NA SANKAMA

Sankanje spada među najomiljenije dječje zabave na snijegu. Ona mogu da se sankaju na različite načine, kao spuštanje niz strme ulice i padine, a mogu da se i sankaju po ravnicama.

I saonice mogu da budu različite kako po veličini, tako i po gradi: male — jednosjed — ili veće na koje mogu da sjednu dvoje troje pa i više djece. Lijepo izgledaju one kupljene drvene saonice, ali su brže i jače gvozdene, koje može da napravi svaki kovač ili bravat. Često i djece uz pomoć starijih mogu napraviti dobre saonice, koje se mogu vidjeti po selima.

Sankanje utječe na cijeli dječji organizam. Penjući se na brežuljak, djece vještito savladava sklikzak teren, te time razvija svoju spretnost, snalažljivost, uskladenost pokreta ruku i nogu.



Sankanje je odlično sredstvo i za razvijanje ustrajnosti, upornosti i volje. Dijete se kod penjanja na brežuljak često i po nekoliko puta sklizne niz brežuljak, ali ono ustrajno nastoji da se popne. Spuštajući se niz brežuljak, većina djece mora da savlada strah, te ono postaje odvažno i sigurno, a time i zadovoljno.

Sankanje razvija drugarstvo, discipliniranost i smisao za red. Djeca se privikavaju da mirno čekaju na red, da se ne guraju, da paze jedan na drugoga i pomažu jedni drugima pri uspinjanju.

Zbog sigurnosti djece treba tačno odrediti mjesto gdje se djeца mogu spuštaći sankama, kao i dio kojim će se djece vraćati na brežuljak. Potrebno je navikavati djece da sačekaju dok prethodni ne odmaknu, da ne nalijeću jedni na druge.

U igrama na sankama treba paziti da se sva dječa kreću, da stojeći ne zebu. Nije dobro da se dječa vode na sankanje, a isto tako i na sve zimske igre, ako duva jak vjetar, ako je jako mokar snijeg ili temperatura veća od — 10 stupnjeva.

Sankanje obično traje od 30—45 minuta. Zatim se dječa odmori, pa prema interesu dječa, opet se organizuju nove igre na sankama.

PRIMJERI IGARA NA SANKAMA

1. TRKA RIMLJA-NA — Ispred sanki upregnuta su dva ili tri igrača a na sankama jedan kleći, čući ili stoji, držeći se za posebnu uxicu koja je vezana za prednji dio sanki.
— Jedan sjedi na sankama, a drugi ga gura naprijed držeći ga za ramena.
2. GURANJE O RAMENA — Igrač klekne jednom nogom na sanku, a drugom se gura prema cilju.
3. KLEČEĆI NA SANKAMA — Igrač klekne jednom nogom na sanku, a drugom se gura prema cilju.



4. SPUŠTANJE

— Jednosjed, dvosjed ili trosjed tako da dvoje sjede, a treći stoji i drži se za ramena onog ispred sebe.

5. VOZ

— Zaveže se po nekoliko saonica, 2–6, i spuštaju se niz strminu. Na svakim sankama može biti po jedno ili više djece.

6. SPUŠTANJE NA RAZNE NACINE

— Spuštanje niz padinu u raskoračnom stavu i sa raširenim rukama, potrubške, na ledima, klečeći, čučeći, stojeći, sjedeći ledima naprijed.

7. U STOJ

— Igrač sjedi na sankama i u toku vožnje podigne se i stojeći nastavlja vožnju, ili u toku vožnje mijenja i druge položaje, na primjer, iz sjeda položaja da čuče, klekne, legne i dr.

8. UZETI GRANCI CE

— Svaki sankaš na svojoj stazi ima zabodene grančice ili zastavice. Zadatak je da se za vrijeme vožnje pokupe grančice ili da se zabodu na određeno mjesto.

9. GADANJE

— Kraj staze za sankanje postavi se neka meta: stražilo za ptice, na palicu stari lonac, poveću grudu snijega i dr. Zadatak je da za vrijeme vožnje igrač sa tri grudve pogodi cilj.

10. KAPU NA PALI CU — Uz samu stazu postavi se metar visoka palica. U vožnji, igrač je dužan da na nju postavi svoju kapu, ali pritom palici ne smije srušiti.



11. SINJSKA ALKA — Na nekoj grani iznad staze za sankanje objesi se o konopac drveni obruč koji se lako skida. U vožnji treba igrač da ga palicom, koju drži u ruci, skine i da taj obruč nataknut na palicu doveze do cilja.

12. KROZ VRATA

— Na stazi se postave vrata od štapa (dva štapa okomito i treći vodoravno iznad). Vrata su razne visine. Igrač je obavezan da u

vožnji prođe kroz vrata, ali tako da ih ne sruši.

13. POTRBUŠKE SLALOM

- Ležeći na saonicama voziti viju-gavo između postavljenih većih grudvi, štapova ili kapija.



14. STAFETA I

- Igrači se podijele u dvije ili više grupa. Svaka grupa ima po jedne sanke. Na znak, polaze prvi iz grupe spuštajući se do određenog cilja, zatim ustaju i trčeći se vraćaju na mjesto odsakle su pošli, predaju saonicu drugom i tako redom. Dužina staze ne treba da bude veća od 20 m. Spuštanje može da bude u parovima ili većim grupama.

15. ŠTAFETA II — Igrači se postroje na vrhu sankalista u dvije kolone podjednakih snaga, podijeljeni po brojevima. Svaka kolona ima svoje sanke i stazu. Na znak, po dvojica iz svake kolone sjedu na svoje sanke, prvi vozač, a drugi putnik.

ANALOGIJE

Na cilju igrač koji je vozio prepušta sanke drugom igraču-putniku, a ovaj ih što brže može, vuče do vrha padine — starta. Sjeda na sanke, te postaje vozač, a treći igrač sjedi i postaje putnik. I tako redom, vozač ostaje na cilju, a putnik se vraća i ponavlja vožnju. Kolone se takmiče koja će prije prevesti sve putnike.

IGRE NA SKIJAMA

Skijanje se ubraja među najvrijednije i najpriyatnije vidove zimskog sporta. Vrijednost skijanja ogleda se u tome što se odvija na čistom i suhom vazduhu, po hladnoći i suncu, a naročito zato što od djeteta traži najraznovranija kretanja cijelog organizma. Skijanjem se kod djece razvija gipkost, ravnoteža, snalažljivost, jer svaka promjena nagiba padine i "klizavost" snijega, svaka udubina i izbočina, svaka promjena pravca i svaka prepreka traži munjevitu promjenu stava, brzo reagovanje cijelog organizma. Saradnja nervnog sistema s fizičkim pokretima razvija se do maksimuma, a to podstiče i usavršavanje upravljanja tijelom i pokretima.

Skijanje razvija i mnoge pozitivne crte karaktera, kao smjelost, sigurnost, discipliniranost, odlučnjost, ustrajnost, razbijja nepotreban strah i nesigurnost.

U međusobnom kontaktu s drugovima na skijanju razvija se međusobna saradnja, drugarstvo, pripravnost da se drugu u nevolji pomogne, da se zajedno dijeli dobro i zlo.

Djece se na skijanju privikavaju na hladnoću i nevrijeme, prisiljavaju se na podnošenje napora, a sve to pridonosi učvršćenju i šelišćenju ličnosti. Igre na skijama pružaju mnoge radosti, pa gotovo da i nema djeteta koje ne želi da stavi skije na noge i da se s drugovima ne nade na snježnim padinama.

PRIMJERI IGARA NA SKIJAMA

1. HODANJE SA ZADACIMA

— Napraviti kružnu stazu, zatim uzeti štapove u ruke držeći ih za sredinu, i nastaviti hodanje ili lagano trčanje, ali se pri tom ne pomagati štapovima. S vremena na vrijeme, mijenjati štapove iz ruke u ruku, ili skidati rukavice i navlažiti ih, skidati i navlažati kapu i sl. Važno je da se sví zadaci obavljaju u hodu, bez zaustavljanja.

2. GADANJE GRUDVAMA

— Klikući po skijaškoj stazi, treba se sagnuti, uzeti snijeg i napraviti grudvu, zatim gadjati u određeni cilj: drvo, grm, označen prostor i sl.

3. VUČA SKIJAŠA

— Dvojica vuku trčeg. Svi su na skijama. Onaj koji se vuče može da stoji ili čuči, a vuče se za ruke ili štapove.

4. TKO ĆE PRVI

— Djeca se postave na startnoj liniji u vrsttu jedan do drugog udaljeni 3 m. Na daljinu od 15—20 m od svakog igrača zabodena je u snijeg zastavica. Na znak, svi trče na skijama u pravcu zastavice, obilaze je i vraćaju se na start.

5. HVATALICA NA SKIJAMA

— Na određenom prostoru grupa djece se igra »hvatalice« sa skijama na nogama, ali bez štapova. Ista

hvatalica može se izvesti na jednoj skici.

u skicu svi nose torbu i torbu

6. LIJA I PSI

— Između djece izabere se lija koja nosi torbu i u torbi razne šarene papire. Kreće se šumarkom na skijama i pomoću štapova. Kreće po valovitom terenu ponešto prikrivenom te svakih 5—10 m ostavlja trag, bacajući na snijeg papir. Desetak minuta iza nje na skijama krenu u potjeru za njom svi ostali igrači. Lija nastoji da dođe do cilja prije nego što je uhvate.



7. ISPOD MOSTA — Od skijaških štapova napravi se most, i to tako da se dva štapa postave okomito, a na vrhu njih jedan vodoravno. Za bolje skijaše

— Boj na stazu se sastavlja od dva skijaška staza, jednog u obliku trougla i drugog u obliku kvadrata. Skijaški stazi su u obliku trougla i kvadrata, a skijaški skočnici su u obliku kvadrata.

sastave se vrata od dva štapa u obliku trougla. Djeca se spuštaju niz padinu i prolaze kroz vrata u polučušnjku, kroz niska vrata u čučnjku. Kod izvježbanih se traži da prelaze u čučanj ispred samih vrata i da se, čim ih produ, usprave.



8. SKIDANJE I POSTAVLJANJE PREDMETA

— Uz skijašku stazu zabode se štap i na njega se stavi rukavica, kapa ili sličan predmet. U spustu predmet treba skinuti i staviti na štap. Igra se može otežati tako što će se skidati ili postavljati više predmeta.

9. GADANJE U CILJ

— Uz skijašku stazu postavi se neki predmet u koji će djeca gadati grudvom koju naprave za vrijeme spusta.

10. LOPTANJE

— Svakog dijete pripremi čvrstu grudvu i nju za vrijeme spusta pomoćno bacu i hvata.

11. HVATANJE LOPTE

— Voditelj igara bacu u toku spusta skijašu loptu koju je ovaj obvezan da uhvatí i vrati nazad.

12. NA JEDNOJ SKIJI

— U spustu skijaš podiže rep jedne pa druge skije, ili podiže jednu pa drugu skiju, ili će preći stazu samo na jednoj skiji.

13. PREKO ZAPREKE

— Na stazu postavi se grančica koju u spustu treba prekoći.

14. ZAJEDNO

— Djeca se spuštaju niz padinu držeći se za ruke, ili zakače za laktovce.

15. ZABADANJE I UZIMANJE ŠTAPOVA

— Blaga, nešto duža padina. Na startu padine djeca se postave u kolone tako da prvi ima štapove u rukama, drugi je bez štapova, treći sa štapovima i tako redom. Prvi se spuštaju i na određenoj daljinji zabadaju lijevo i desno od sebe štapove. Čim je prvi zabo štapove, polazi drugi, koji sada u spustu uzima zabodene štapove. Zatim ide treći koji ostavlja i zabada štapove, četvrti ih uzima, itd.


IGRE NA KLIZALJKAMA

Na mnogim mjestima za vrijeme zime kada se temperatura spusti ispod nule, prave se ledene površine za klizanje. Koriste se igrališta za košarku, rukomet, odbojku ili tenis, zatim školska dvorišta ili ljetna igrališta po parkovima. Pored toga, preko zime zamrzne se svaka lokva, bara, potoci, rječica, pa i ravan teren s dobro utabanim snijegom mogu se pretvoriti u klizalište. Djeca često improviziraju svoje klizališta na kojima se kližu, bez klizaljki, na cipelama. Svuda gdje ima leda, ona nastoje da u svoje igre unesu klizanje. Na nama je da taj interes i težnju djece podržimo, te da organizovano i senzirljivo vodimo igre na klizaljkama.

Pored pravih, kupljenih klizaljki, često se vide, naročito u manjim mjestima, klizaljke koje naprave sama djeca, uz pomoć roditelja. One su obično napravljene od drveta, a sa donje klizne strane okovane.

Klizanje je zdrav zimski sport i odlična zabava dječi. Djeca borave na čistom i svježem zraku, što mnogo koristi njihovom zdravlju. Klizanjem djeca jačaju mišiće nogu, leđa i trbuha. Ono je veoma važno sredstvo za razvijanje ravnoteže i okretnosti.

Klizanje traži od djeteta odlučnost, savladavanje straha od pada, okretnost i spretnost. Djeluje na opati razvijati djeteta, a i razvoj raznih psihičkih kvaliteta kad se radi o postizanju sigurnosti, ustrajnosti i razvijanju i jačanju volje.



Za klizača-početnika najveća je poteškoća održavanje ravnoteže na tankom bridi klizaljke. Ako klizač ima slabe članke, korisno je da ih nečim ovije kako bi noge sigurnije stajala. Čipele moraju biti što više i čvršće vezane, da ne budu prevelike.

POČETNA ŠKOLA KLIZANJA

1. Dijete treba da upozna klizaljke i tehniku pričvršćavanja na cipele.
2. Stajanje i hodanje na klizaljkama i održavanje ravnoteže najprije se vježba u prostoriji na mokrom tlu, da se ne bi oštetili bridi klizaljki. Kreće se sitnim koracima hvatajući se za naslon stolice i sl. praveći čučanj, podizati jednu pa drugu nogu, okretati se na lijevo, na desno, u punom krugu, toliko koliko je potrebno da se savlada osnovna tehniku održavanja na klizaljkama.



3. Prije odlaska na led dobro je da se savlada tehniku hodanja i kretanja na klizaljkama po snijegu, da savlada ravnotežu i osnovna kretanja u svim pravcima.
4. Prilikom prvog klizanja treba imati pomagača. Početnik neka se postavi čvrsto na obje noge, stopala treba da budu paralelna i jedno pored drugog. Koljena ne treba držati zategnuto i kruto, tijelo malo nagnuti naprijed, da bi se izbjegao pad unazad.
5. Pomagač treba da se postavi nasuprot klizača, držeći ga za obje ruke, ili može da stane pored njega i da ga pridržava oko struka, i neka ga pomalo gura naprijed.
6. Uz pomagača klizač ne diže klizaljku sa ledu već lagano jednu pa drugu klizaljku gura naprijed. Noga koja je isturenja malo je u koljenu savijena. Treba raditi što duže klizne korake, što duže se klizati na jednoj nozi.
7. Drugu nogu ispočetka treba sasvim malo podizati sa led-a, ali je svakako postavljati iza noge na kojoj se kliže.
8. Kod prvog samostalnog klizanja klizač treba da pazi da su mu ruke opuštene i da se pridržava osnovnog klizačkog pravila; kada je desna klizaljka naprijed da je i desno rame naprijed i obratno.
9. Kad je klizač već naučio tako da kliže, treba da uči kako da se što duže zadržava na jednoj nozi i da pri tome opisuje lukove spolja ili unutra. Sve te vježbe izvode se ravnomjerno, nogama i u oba smjera.



- Čim početnik stekne malo više sigurnosti na ledu, treba da nauči i vožnju unazad. Pri tome je potrebno da ga u početku neko pridržava.
- Vožnja u »vagie« izvodi se tako što vozi na jednoj nozi, tijelo se nagnje naprijed u vodoravni položaj, a druga se nogu digne nazad vodoravno, ruke su pružene naprijed.
- Klizati u čučnjku i uspraviti se.
- Klizati u čučnjku na jednoj nozi, druga je ispružena naprijed, ruke ispružene u stranu.
- Klizač izvesti brojku 8 — osmiciu.
- Klizač savladava tehniku brzog klizanja i time vrši pripreme za takmičenje u brzom klizanju, i savladava osnovnu tehniku za igru hokeja na ledu.

PRIMJERI IGARA NA KLIZALJKAMA

- | | | | |
|------------------------|---|------------------------------|---|
| 1. LOVAC | — Jedan klizač lovi ostale, ulovljeni postaje lovac. Ista igra samo se izvodi u parovima. Može se loviti tako da se spašava u čučnjku ili vožnji na jednoj nozi. | 5. OBRUČIMA NA STALKE | — Na klizalište se postave stalci sa palicama. U toku klizanja klizači nabacuju svoj obruč na stalke. |
| 2. ZAUStAVI SE | — Klizaci stoje na jednom kraju igrališta. Na prvi znak krenu, a na drugi se zaustave. Klizač koji se odmah ne zaustavi, ili padne vraca se na početak staze. Na novi znak svi kreću dalje, i oni koji su se morali vratiti na početak. Tko prije pređe određenu stazu. | 6. PREKO CRTE | — Po sredini igrališta postave se grančice, na znak klizači klizu s jedne strane na drugu, kada dođu do grančica treba da ih preškocene. |
| 3. S VIJAČOM | — Klizači se uhvate za dugu vijaču, ali tako da pola gleda na jednu stranu, a pola na drugu. Klizaci se u krugu jedni voze naprijed, a drugi nazad. | 7. GAĐANJE | — Svaki klizač ima grudu. Za vrijeme klizanja treba pogoditi određeni cilj. |
| 4. ZAOBILAŽENJE | — Na klizalištu su postavljeni neki predmeti, a klizači ih vozeći zaobilaze. | 8. STAFETA | — Dvije kolone na razdaljini od 5 m. Na znak prvi iz kolone brzo klize do određenog cilja i врача se do svoje kolone. Dodirne svog igrača koji nastavlja i tako redom koja kolona će prva izvršiti postavljeni zadatak. |
| | | 9. ZMIJA | — Klizači se uhvate za ruke i klizu po sredini kruga u raznim pravcima. Zadnji klizač u pogodnom trenutku napusti »zmiju« i u zletu klize po igralištu po svojoj želiji. |
| | | 10. HOKEJ | — Klizač gura drvenom palicom pločicu po ledu ravno, ili između predmeta. Na ovaj način mogu se organizovati razna štafetna takmičenja. |
| | | 11. SKOKOVI | — Na klizalište se postave odgovarajući predmeti koje će klizači presakati u dalj ili vis. |
| | | 12. KIPOVI | — Klizači se u parovima uhvate za ruke i okreću se. Na znak se otpuste i u toku vrtanje treba da zauzmu određeni stav. |
| | | 13. S LOPTOM OD KRPE | — S loptom od krpe igraju dvije ekipe: jedni se dodaju, a drugi otimaju loptu. |

14. UZIMANJE ČU- — Tko će prije stići na cilj uzimajući u toku klizanja i bez zaustavljanja, postavljene čunjeve na stazi.

15. KOLO NA LEDU — Klizači se uhvate za ruke i klizu u jednom smjeru. U toku klizanja izvode: vožnju na jednoj nogi, u čučnju na obadvjema nogama, okret u suprotnu stranu, cijeli okret, jedni čučnu drugi ih vuku, skok na drugu nogu.



LIGURE

Vozac na ligurama u polulezećem stavu na ledima, držeći rukama savijena koljena, vozi niz stazu. Upravlja trzajima jedne ili druge noge, kao i nagnjanjem na odgovarajuću stranu.

Ligure su male niske sanke, dužine 40–50 cm. Napravljene su od drvena, najčešće od kuhanog bukovina ili jasena. Na donji dio okvira sanki stavljaju se okov od čelične trake.



Sarajevo '84



TRKA NA LOPATAMA

Trka na lopatama za čišćenje snijega. Takmičari se zatre desetak metara, držeći svaku svoju lopatu u ruci. Zatim se u trku postavlja lopata na snijeg, pa uskaču u nju kao u čamac. Drška im dode između nogu i služi kao upravljač. Tačko jure niz padinu.



TAKMIČENJA NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA

	muškarci	žene
1. SPUST	DA	DA
2. SLALOM	DA	DA
3. VELESLAMOM	DA	DA
4. TRČANJE	DA	DA
5. BIATLON	DA	NE
6. SKOKOVI	DA	NE
7. NORDIJSKA KOMBINACIJA	DA	NE
8. BOB	DA	NE
9. SANKANJE	DA	DA
10. UMJETNIČKO KLIZANJE	DA	DA
11. BRZO KLIZANJE	DA	DA
12. HOKEJ NA LEDU	DA	NE

ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

U ovoj knjizi vam je predstavljeno nekoliko zimskih sportova. Za početak na vama dolazi slijedeći program: 1. Spust, 2. Slalom, 3. Veleslamom, 4. Trčanje, 5. Biatlon, 6. Skokovi, 7. Nordijska kombinacija, 8. Bob, 9. Sankanje, 10. Umjetničko klizanje, 11. Brzo klizanje i 12. Hokey na lednu.

BIATLON

Kombinovano takmičenje u smučarskom trčanju i gadajanju iz puške mećima — u ležećem i stojećem stavu.



BRZO KLIZANJE

Klizač nastoji da na ovalnoj stazi klizališta za što kraće vrijeme savlada određenu distancu, krećući se uvijek u lijevo — suprotno od kazaljke na satu. Startuju po dva klizača svakog u svojoj stazi. Poslije svakog kruga mijenjaju staze.

HOKEJ NA LEDU

Dvije ekipe po 6 igrača na klizaljkama igraju palicom i plošicom na ledenu igralištu, nastojeći da plošicu ubace u protivnički gol.

NORDIJSKA KOMBINACIJA

Nordijska kombinacija (ili klasična) sastoji se od smučarskog trčanja na 15 km. i smučarskih skokova na skakaonicama od 70 metara. Pobjednik je onaj ko sakupi više bodova u zbiru za obje discipline.

SANKANJE

Vožnja sankama niz zaledene i snježne padine na posebno uređenim stazama sa više zavoja, sa ciljem da se (u više trka) postigne što veća brzina.

SKOKOVI

Skokovi sa smučkama izvode se na skakaonicama od 70 metara i 190 metara.

SLALOM

Takmičar prolazi određenu stazu obilježenu parovima zastavica (kapljama) poredanim na padini sa visinskom razlikom (od 120 do 220 m.) čija jedna četvrtina ima nagib od preko 30°. Takmičenje se sastoji od dvije vožnje od kojih se svaka izvodi na drugoj stazi, a rezultat se sabira od obje vožnje.

SPUST (SMUK)

Takmičar na posebno pripremljenoj stazi, označenoj za stavicama, savladuje određenu visinsku razliku što većom brzinom bez upotrebe štapova.

TRČANJE

Vrsta takmičarskog trčanja na smučkama, u kojem se, prema reljefu zemljišta, takmičar kreće ravnicom, usponima i nizbrdnicom.

UMJETNIČKO KLIZANJE

Klizači (pojedinačno ili u paru) nastoje da usklade raznovrsno oblikovane pokrete i figure sa ritmom muzike, a istovremeno daju izvođenju i estetsko obilježje.

VELESLALOM

Takmičar prelazi stazu kombinacijom spusta i slaloma. Teren je prirodno talasast i staza prati konfiguraciju terena.

VOŽNJA BOBOM

Vožnja sankama sa kormilom (i kočnicom koja se može upotrijebiti samo radi zaustavljanja nakon prolaska kroz cilj) na posebno konstruisanoj i zaledenoj stazi, uz učešće dva ili četiri takmičara (dvоjac ili četverac), sa ciljem da se u više trka postigne što veća brzina i što bolje vrijeme.

SMUČARSKI LEKSIKON

Aerodinamični skok

Za postizanje što veće duljine, skakač iskorištava svoje tijelo za otpor vazduhu, sprečava time djelovanje sile teže kod daljnog lebdjenja. Tijelo je u pretkolnu i naprijed nagnuto.

Aerodinamično skijanje

Skijaško jedrenje, pomoću platnenog ogrtića pržvršćenog na pršma i na stražnjoj strani nogu. Upotrebljava se kod velike brzine (70 km.). Na otvorenim terenima djeluje kao padobran.

Alat

Za popravak skija na terenu. Čekić, malo srdvio, zavrtač, šilo, komad tankog lima, mali čavlič, rubovi i šarafčići.

Aljažev stolp

Ljemeni skroviste na vrhu Triglava (2.863 m.) postavljen 07. VIII 1895. godine.

Ale kristijanija

Nazvana po francuskom skijašu Alainis Emiliu, bivšem prvaku svijeta 1937—1938. godine. Ale kristijanija se izvodi sa oba štapa, okretanjem na vrhovična skija, tj. naglim podizanjem zadnjeg dijela sruški.

Alpinizam

Označava viši razvoj planinarstva, vezanog sa borbenim usponima preko strmlih stijena na visoke i teško pristupačne vrhove planina.

Alpska kombinacija

Takmičenje na kojemu se ocjenjuje sposobnost smučara u spustu i slalomu. Takmičenje se održava u dva dana; prvi dan spust a drugi, slalom. Visinska razlika spusta 400 do 1.500 metara, slalomu 120 do 400 metara. Takmičar koji nije dovršio spust ne može u slalomu startati ako se je prijavio za kombinaciju.

Amater

(Fr. ljubitelj.) Amater je naziv za onog sportistu, koji se bavi sportom iz čistog zadovoljstva i radi zdravlja. Profesionalac, sportsač od zvanja koji dobiva za svaki nastup novčanu nagradu.

Andor

(AAndor ili Öndur staronorveški). Kratka desna krznenata skija koja je služila za odrivanje (odgurivanje).

Atmosfera

(grčki, atmos-para, sphaira-kugla), u širem smislu atmosfera je plinovit plašt, koji obavija nebeska tijela. Atmosfera je svojim sastavima, kiseonikom, ugljikovim dioksidom i vodenom parom uslov za opstanak bila i životinja i ljudi.

ATKAZI I OKONCIKU

Azimut

Ugao, koji čini magnetski meridijan neke tačke s linijom koja prolazi s te tačke prema nekom zemljiskom predmetu, mjerjen u smjeru kretanja kazaljke na satu.

Bambus

Trstika — tropska biljka, upotrebljavana se za pravljenje smučarskih štapova.

Bandaža

Zavoj koji je pričvršćen na oboljeli ili povrijeđeni dio tijela, vraća tom dijelu tijela čvrstoću, odnosno sprječava gibanje zglobova.

Barometar

(ili tlakomjer), sprava kojom se mjeri pritisak vazduha i drugih plinova.

Barograf

Sprava koja sama bilježi pritisak vazduha. Barograf je u bitnosti barometar tako udešen da automatski, pomoći jednog mehanizma grafički bilježi pritisak vazduha.

Bilo — puls

Udaranje žila kucavica. Normalno 60 — 80 otkusa u minuti. Kod utreniranih sportista manje.

Bivak

(Fr.) logorovanje (zimsko). Izbor mjesta. U uvalama koje su zaštićene od vjetra. Kod postavljanja bivaka ne smije nikо mirovati, svи moraju raditi, da zadrže svoju toplinu kojom ulaze u bivak. Bivak se može graditi, postaviti na tri načina:

1. Sniježna jama (bez šatora). Gradi se kod visine snijega preko 1 m. Dužina iznosi najviše 1,5 m. visina oko 1 m. Smučke služe kao prečke za krov na koje se nabaca snijeg iskopan iz jame.
2. Sniježna jama sa šatorom. Prema veličini šatora iskopa se u snijegu udubina najmanje 50 cm. Na dno se stavi graniće ili mazovlina. Preko šatora snijeg da je toplije.
3. U visokim planinama, u pustim predjelima gdje nema nikakva raslinja i kod pomanjkanja šatora gradi se tako zvani »iglu« (eskimska sniježna koliba). Iglu se gradi iz sniježnih blokova 30 do 50 cm. dužine i 15 do 25 cm. širine. Režu se komadi i slažu u krug. Krug se postepeno svodi u kupu. Ostavi se pri dnu ulaz koji se kasnije može zatvoriti opet komadom leda. U iglu se upali svjeća koja zagrije.

Blesura

(Fr.) povreda, rada.

Busola

Sprava pomoći koje se u prirodi određuje pravac sjevera danju i noću, po magli i kiši.

Cepin

Važan dio opreme svakog planinara, alpinista i smučara. Služi za usjecanje stepenica u ledu i snijegu. Sjekirica je izradena iz vrlo dobrog čelika, a držak tj. štap, iz hikori drveta ili jasena.

Chance

(Fr.); šanse, dobra prilika, mogućnost da se nešto postigne.

Chronometar

Sat koji pokazuje najtačnije vrijeme. Na smučarskim takmičenjima. Takav je sat neophodno potreban za kontrolu tačnosti vremena. Prijе početka takmičenja sve štopericе treba izjednačiti prema chronometru.

Daljinsko trčanje

Sa smučkama najviše od 18 km. Pruga mora imati 1/3 ravnicu, 1/3 spusta i 1/3 uspona.

Prema dobnim kategorijama dužina staze iznosi: juniori pojedinačno od 10—15 km, 10, 15, 30 i 50 km za seniore, 5 km juniorka, 5, 10 i 20 za seniorke. Tri ili četiri takmičara \times 10 km Štafeta za muškarce, 3 ili 4 takmičara \times 5 km Štafeta za žene. Visinska razlika se kreće od 100 — 250 m.

Dereze

Kovačno čelično i željezno stopalo iz dva dijela (tabani i peta). Služi kao sredstvo za što lakše hodanje i penjanje po strmim zaledenim padinama. Na tabanima ima šest a na petama četiri zupca. Dužina zupca 2,5 do 3 cm. U SR Sloveniji bile su poznate dereze već u XVI vijeku.

Difuzno svjetlo

Razasuto svjetlo. U planinama na snijegu kad sunce prodire kroz maglu ili oblake takva rasvjeta onemogućava raspoznavanje nagiba terena.

Diskvalifikacija

Kazna koja uslijedi ponavljše kod takmičenja. Nastaje uslijed nediscipline ili nepravilnog izvršenja odredaba javnog takmičenja od strane takmičara ili rukovodilca.

Doping

Davanje sredstava (kofein, adrenalini, digitalis, striglihin, kamfor, jetreni preparati, hormoni, vitamini) u svrhu povećanja radnog efekta (sportskog rezultata) preko normalnih granica. Štetno, zabranjeno i kažnivo.

Drvo za skije

Hickori — američki jasen, naš jasen, breza, trešnja i akacija. U vrijeme kada su smučke pravljene isključivo od drveta. Drvo je bilo najbolji materijal za izradu smučki. Danas se pored drvenih lamela upotrebljavaju sintetičke materije i metal.

Ekspedicija

Upućivanje jedne skupine smučara ili planinara u nepoznate krajeve, u svrhu naučnog istraživanja.

FIS

Kratika za »Federation Internationale de SKI«, Međunarodna smučarska organizacija (Federacija).

Fibroid

Tvornička prerađevina, kao nadomjestak za čelične rubove. U gustoći i čvrstoći kao kost. Montira se na skije lijepljenjem.

Firn

(njemački) zrnasti snijeg u vidu ledenih kuglica. Snijeg na kome se mogu postići velike brzine.

Flanel

Tekstilni proizvod, vrlo dobar za zimsko rublje. Košulje, pidžame. Flanel drži topotu i upija znoj.

Gorska bolest

Javlja se u visinama preko 3.000 metara. Očituje se vrtoglavicom, mučninom, nesvjetesticom i krvare-

njem iz nosa. Poslije nekoliko dana smetnje prestaju. Postupak sa bolesnikom: ležanje sa zatvorenim očima, crna kafa. U težim slučajevima povratak u nizinu.

Hrbet

Gornja površina skije

Impregnacija

Drvo, tkaninu, kožu itd. namazati nekim sredstvom za zaštitu protiv vlage.

Istek

Ravnica poslije strmine. Kod skakaonica ravnica poslije doskočka.

Instruktor

Lice koje podučava početnike i napredne smučare.

Izohipse

su linije koje na zemljopisnim kartama označavaju jednake iste visinske slojeve.

Jury

Izborni odbor od nekoliko članova koji sačinjavaju sudijski odbor kod takmičenja. Oni su mjerodavni za određivanje rezultata svakog takmičenja, za diskvalifikaciju i kažnjavanje.

Juhtoyina

Nepromočiva koža za skijaške cipele od mlađih goveda, štavljena frijestovinom i katranom brezova drveta.

Kalorija

je količina topline koja je potrebna da se jedan gram vode (gramkalorija) odnosno jedan kg. vode

(kilogramkalorija) ugrije od 14,5 do 15,5°C. Kalorijama (obično malim) izražava se hranljiva vrijednost hrane. 1 gram bjeljančevine = 4,1 kal, 1 gram ugljenikohidrata = 4,1 kal, 1 gram masti = 9,3 kal.

Kandahar

Ime grada u Avganistanu — naziv za dijagonalni vez za smučke.

Karabin

Zatvorena kuka, iznutra s perom koje sprečava otvaranje; služi kod penjanja za spajanje užeta i klinova.

Kaskade

Stepenasti oblik padine.

Klister

Vosak u krutom i tečnom stanju za vlažni mokri snijeg.

Kondicija

Stanje jednog takmičara koji marljivo trenira (vježba) i time se najozbiljnije priprema za takmičenje.

Kota

Francuski izraz — izmjerena nadmorska visina jedne uzvisine (brijeg, planine itd.).

Kristijanija

Norveški izraz — smučarski lik, služi za okretanje i zaustavljanje. Postoji plužna kristijanija i paralelna kristijanija.

Krplice

Dva drvena obruča jajolikog oblika, isprepletena gurtnama, koji sprečavaju propadanje u snijegu.

Lavina

Slovenski plaz, odrom velike količine snijega. Obzirom na vrste snijega suhe i mokre lavine.

Markacija

Označenje puteva radi što lakšeg orientisanja do stanovitog cilja.

Masaža

Sistematsko gladjenje, trljanje, gnjećenje i tuckanje tijela prostom rukom ili spravama. Dijeli se na kosmetičku, sportsku i medicinsku masažu. Sportska se masaža dijeli: na pripremnu, osjećavajući i završnu masažu. Svi hrvatovi započinju na periferiji tijela, a nastavljaju se prema srcu. Njima se podiže bolja cirkulacija, koja zaostale otpadne tvari nastale za vrijeme mišićnog rada brže odstranjuje.

Megafon

Zvučnik, služi za objavljivanje rezultata, davanje uputa, propagandu itd.

Padina

Blagi, strmi, šumoviti ili čisti obronci planina, pogodni za smučanje. Ima raznih oblika padina.

Parafin

Voštana supstancija dobivena destilacijom od zemnog ulja, naročito od katrana mrkog ogljena; upotrebljava se za svjeće, masti, vosak, nepromočive tkanine itd. U smučanju kod vlažnog snijega najbolji je vosak za pospješenje brzine.

Patrolno trčanje

Vrsta takmičenja na sklijama od 10 do 25 km sa gadanjem. Patrola se sastoji od tri do pet članova.

Patrola starta kao cjelina, i kao takva mora doći na streljanu, odnosno proći i kroz cilj.

Pedometar

Mjerilo za korake u obliku sata. Radi na principu klatna.

Pneumonični kapacitet (vitalni kapacitet)

Najveća količina vazduha koju je moguće izdahnuti nakon najdubljeg udaha. Mjeri se pomoću spirometra u cm^3 , odnosno litrima. Plućni kapacitet ovisan je o tjelesnoj visini, težini, spolu i dobi.

SADRŽAJ

Predgovor	3
Uvod	5
Seoske partizanske igre. Program, propozicije. Takmičarske liste	8
Obuka u smućanju	19
Program i plan sedmodnevног курса за почетнике	21
Program i plan sedmodnevног курса за напредне	27
Šta je sve potrebno znati u vezi sa boravkom u planini	30
Vrste snijega i mazanje smučki	30
Opošnosti u planini	35
Povrede i prva pomoć	36
Igre. Značaj zimskih igara	39
Igre na klizaljkama	59
Primjeri igara na klizaljkama	62
Ligure	65
Takmičenja na Zimskim olimpijskim igrama	67
Zimsko olimpijske igre	67
Smučarski leksikon	69